



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	23. XII 20. 14. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	01-9/14-5
VEZA:	
EPA:	677 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE

Broj: 08-2737/5

Podgorica, 10. decembar 2014. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. novembra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **VLADIMIR KAVARIĆ**, ministar ekonomije i **ZORAN PERIŠIĆ**, generalni direktor Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI

Član 1

U Zakonu o akreditaciji („Službeni list CG”, broj 54/09), član 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) akreditacija je potvrđivanje od strane nacionalnog akreditacionog tijela da organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve utvrđene harmonizovanim standardima i ako je potrebno sve dodatne zahtjeve, uključujući zahtjeve utvrđene za pojedine oblasti (sektorske šeme) za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti.“

Poslije tačke 5 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„6) **harmonizovani standard** je evropski standard koji je usvojen na osnovu zahtjeva Evropske Komisije i čija je referentna oznaka objavljena u Službenom listu Evropske Unije;

7) **kolegijalno ocjenjivanje** je postupak ocjenjivanja u kojem nacionalna akreditaciona tijela drugih država ocjenjuju drugo nacionalno tijelo za akreditaciju, u skladu s pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju.“

Član 2

U članu 5 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Akreditaciono tijelo utvrđuje kompetentnost organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti akreditacijom.“

Član 3

U članu 6 stav 1 riječi: „člana 9 stav 3”, zamjenjuju se riječima: „čl. 9 i 9a”.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„ (3) Akreditaciono tijelo ne smije da promovise svoje usluge, marketinški djeluje na teritoriji drugih država ni da nastupa kao konkurencija akreditacionim tijelima drugih država u sprovođenju postupaka akreditacije ili organizacijama za ocjenjivanje usaglašenosti.“

Član 4

U članu 8 stav 3 mijenja se i glasi:

“ (3) Akreditaciono tijelo utvrđuje ispunjenost zahtjeva propisanih harmonizovanim standardima i ako je potrebno svih dodatnih zahtjeva za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti na osnovu podnijete dokumentacije i neposrednim uvidom kod organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti u pogledu ispunjenosti zahtjeva.”

Član 5

Član 9 mijenja se i glasi:

„Prekogranična akreditacija
Član 9

(1) Akreditaciono tijelo može sprovesti postupak akreditacije na zahtjev organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz druge države ako:

- 1) država u kojoj podnosilac zahtjeva ima sjedište nema uspostavljeno akreditaciono tijelo;
- 2) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva ne vrši akreditaciju u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija;
- 3) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva nije prošlo kolegijalno ocjenjivanje u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija.

(2) Akreditaciono tijelo je dužno da, ako primi zahtjev za akreditaciju iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana obavijesti nacionalno akreditaciono tijelo te države.

(3) U postupku akreditacije, iz stava 2 ovog člana, akreditaciono tijelo druge države može da učestvuje kao posmatrač.

(4) Akreditaciono tijelo može, na zahtjev akreditacionog tijela druge države, da obavi dio aktivnosti u postupku akreditacije organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz te države. "

Član 6

Poslije člana 9 dodaje se novi član koji glasi:

„Akreditaciono tijelo druge države Član 9a

(1) Akreditaciono tijelo može da uputi organizaciju za ocjenjivanje usaglašenosti sa sjedištem u Cmoj Gori da prijavu za akreditaciju podnese akreditacionom tijelu druge države, ako Akreditaciono tijelo ne vrši poslove akreditacije za određena ocjenjivanja usaglašenosti iz podnijetog zahtjeva za akreditaciju.

(2) Sertifikat o akreditaciji koji je, u skladu sa stavom 1 ovog člana, izdalo akreditaciono tijelo druge države upisuje se u registar akreditovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koji vodi Akreditaciono tijelo.

(3) Akreditaciono tijelo može da zatraži od akreditacionog tijela druge države da izvrši jedan dio aktivnosti iz postupka akreditacije i u tom slučaju sertifikat o akreditaciji izdaje Akreditaciono tijelo. "

Član 7

U članu 10 stav 1 riječi: „člana 9“ zamjenjuju se riječima „člana 9a“.

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o akreditaciji sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izmjene i dopune Zakona o akreditaciji ("Službeni list CG", broj 54/09) predlažu se radi stvaranja pravnih pretpostavki da Akreditaciono tijelo Crne Gore može, da vrši akreditaciju, na zahtjev organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz druge države kao i jasnije definicije pojedinih pojmova i oblasti akreditacije.

Obzirom da predmetni Zakon trenutno ne uređuje slučajeve kada se organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti iz druge države obrati crnogorskom Akreditacionom tijelu, navedeni zakon u tom dijelu treba dopuniti. Takođe, u saglasnosti sa sugestijama Evropske komisije pojedine definicije su zamijenjene sa definicijama direktno preuzetim iz EU *acquisa*.

III USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

Na osnovu člana 77 stav 1, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore sa EU, Crna Gora je preuzela obavezu da će preduzeti neophodne mjere kako bi postigla usaglašenost s tehničkim propisima Zajednice i evropskom standardizacijom, metrologijom, akreditacijom i procedurama za ocjenu usaglašenosti. U stavu 2 tačka c, istog člana Crna Gora je preuzela obavezu da promoviše učešće tijela Crne Gore u radu organizacija koje se bave standardizacijom, ocjenjivanjem usaglašenosti, metrologijom i sličnim oblastima (npr. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET). Kako je Zakon o akreditaciji horizontalni zakon vezan za tehničko zakonodavstvo a Akreditaciono tijelo punopravni član EA (EA - Evropska kooperacija za akreditaciju) tako i ova dopuna zakona predstavlja obavezu koja je usmjerena na dalje EU integracije.

U slučajevima da druga država nema svoje nacionalno akreditaciono tijelo kao i kada akreditaciono tijelo druge države ne vrši akreditaciju za određena ocjenjivanja usaglašenosti (za koja je podnijeta prijava). U posljednjem slučaju u skladu sa EU Regulativom 765/2008 član 7 (prekogranična akreditacija), propisano je da je crnogorsko Akreditaciono tijelo u obavezi da, u vezi sa primljenom prijavom, obavijesti akreditaciono tijelo druge države. Takođe, u skladu sa Regulativom 765/2008 član 2 redefinisano je pojam akreditacije.

a) Usklađenost nacрта/predloga propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:
UFEU, Glava I, Unutrašnje tržište, član 26 / Treaty on the functioning of the EU, Title I, Internal market, article 26

Potpuno usklađeno / fully harmonized

b) Usklađenost nacrtā/predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije
Regulativa (EZ) br. 765/2008 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 9. jula 2008. godine, kojom se utvrđuju zahtjevi vezani za akreditaciju i nadzor na tržištu u vezi sa plasiranjem proizvoda (član 6) i kojom se ukida Regulativa (EEZ) br. 339/93/EEZ /
Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products (Art. 6) and repealing Regulation (EEC) No 339/93, OJ L 218, 13.08.2008.
Potpuno usklađeno / fully harmonized

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Član 1 – u Zakon o akreditaciji ("Službeni list CG", broj 54/09) briše se tekst Člana 2, alineja 1 - koji definiše pojam akreditacije, a umjesto njega navodi se definicija akreditacije iz Regulative 765/2008, član 2 i iz istog razloga poslije tačke 5 dodaju se dvije nove tačke koje definišu harmonizovani standard i kolegijalno ocjenjivanje.

Član 2 – Da bi se usaglasio sa novom definicijom akreditacije iz člana 1 ovog zakona, izmijenjen je tekst člana 5 stav 1 važećeg zakona o akreditaciji.

Član 3 – U članu 6 stav 1 riječi „člana 9 stav 3“, zamjenjuju se riječima: „čl. 9 i 9a“ kako bi se definisali slučajevi u kojima akreditaciono tijelo izdaje sertifikat o akreditaciji i poslije stava 2 dodaje se novi stav koji uvodi isključenje po kome se određuje da Akreditaciono tijelo ne smije da promovise svoje usluge, marketinški djeluje na teritoriji drugih država ni da nastupa kao konkurencija akreditacionim tijelima drugih država.

Član 4 – U članu 8 promijenjen je stav 3 u saglasnosti sa novim definicijama iz člana 1 ovog zakona.

Član 5 – Mijenja se naziv i sam tekst člana 9 kako bi se u potpunosti preuzele odredbe člana 7 Regulative 765/08 EZ.

Član 6 – poslije člana 9 dodaje se novi član 9a koji dodatno uređuje prekograničnu akreditaciju.

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore za 2014. godinu.

ZAKON O AKREDITACIJI
(Službeni list Crne Gore, br. 54/2009 od 10.08.2009 godine)

Pregled odredaba koje se mijenjaju

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- 1) akreditacija je postupak u kojem se utvrđuje od strane Akreditacionog tijela Crne Gore da organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava specifične zahtjeve i da je kompetentna da obavlja određene poslove ocjenjivanja usaglašenosti;
- 2) ocjenjivanje usaglašenosti je postupak kojim se utvrđuje da li su uslovi i zahtjevi koji se odnose na neki proizvod, proces, uslugu, sistem, pravno ili fizičko lice odnosno odgovarajući organizacioni oblik, ispunjeni;
- 3) kompetentnost je dokazana osposobljenost za obavljanje određenih poslova u oblasti ocjenjivanja usaglašenosti;
- 4) sertifikat o akreditaciji je dokument kojim se potvrđuje da je organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti akreditovana za određenu oblast i obim;
- 5) organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti je pravno lice ili dio pravnog lica koje vrši ocjenjivanje usaglašenosti, koje obuhvata ispitivanje, kalibraciju, sertifikaciju i kontrolu.

Djelatnost

Član 5

- (1) Akreditaciono tijelo utvrđuje kompetentnost organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti:
 - 1) akreditacijom;
 - 2) drugim utvrđivanjem osposobljenosti za sprovođenje postupka ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisima, gdje akreditacija nije utvrđena kao uslov za potvrđivanje kompetentnosti.
- (2) Pored poslova iz stava 1 ovog člana, Akreditaciono tijelo obavlja i sljedeće poslove:
 - 1) učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima;
 - 2) vodi registar akreditovanih organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti;
 - 3) obavlja i druge poslove iz oblasti akreditacije, u skladu sa ovim zakonom, aktom o osnivanju i statutom;
 - 4) utvrđuje pravila akreditacije.
- (3) Bliži sadržaj i način vođenja registra iz stava 2 tačka 2 ovog člana utvrđuje Akreditaciono tijelo.

Zabrana vršenja poslova

Član 6

- (1) Akreditaciono tijelo može vršiti samo poslove iz člana 5 i člana 9 stav 3 ovog zakona, i ne smije pružati usluge organizacijama za ocjenjivanje usaglašenosti, uključujući i konsultantske usluge.
- (2) Akreditaciono tijelo ne smije imati vlasnička i upravljačka prava ili druge finansijske interese u organizacijama za ocjenjivanje usaglašenosti.

Postupak akreditacije

Član 8

- (1) Postupak akreditacije pokreće organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti podnošenjem zahtjeva za akreditaciju.
- (2) Uz zahtjev za akreditaciju organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti podnosi odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa pravilima akreditacije.
- (3) Akreditaciono tijelo utvrđuje ispunjenost zahtjeva iz odgovarajućih međunarodnih, evropskih i crnogorskih standarda, odnosno dokumenata međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju na osnovu podnijete dokumentacije i neposrednim uvidom u pogledu ispunjenosti zahtjeva.
- (4) Obaveze Akreditacionog tijela i organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti uređuju se Ugovorom u skladu sa pravilima akreditacije.
- (5) Ugovorom iz stava 4 ovog člana uređuju se međusobna prava i obaveze u postupcima dodjele, održavanja, proširenja, sužavanja, suspenzije i troškova akreditacije, kao i podaci povjerljivog karaktera i način njihovog korišćenja u skladu sa zakonom.

Akreditaciono tijelo druge države

Član 9

- (1) Akreditaciono tijelo može, u pogledu provjere usaglašenosti za koje je akreditacija tražena, da uputi organizaciju za ocjenjivanje usaglašenosti na nacionalno akreditaciono tijelo druge države koje je osposobljeno da izvrši akreditaciju.
- (2) Predstavnici Akreditacionog tijela mogu da učestvuju kao posmatrači u postupku akreditacije iz stava 1 ovog člana.
- (3) Akreditaciono tijelo može da zatraži od nacionalnog akreditacionog tijela druge države da izvrši dio aktivnosti iz postupka akreditacije.
- (4) Sertifikat o akreditaciji izdat u skladu sa stavom 1 ovog člana od nacionalnog akreditacionog tijela druge države upisuje se u registar akreditovanih organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti.
- (5) Za upis u registar akreditovanih organizacija iz stava 1 ovog člana plaća se naknada.



Crna Gora
Ministarstvo ekonomije

Naziv propisa	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast XVII Tržište ugostiteljstvo i turizam	podoblast 4 Standardizacija i drugi oblici ocjene usaglašenosti proizvoda
	Klasifikacija po pregovaračkim oblastima Evropske Unije	poglavlje 01 Slobodno kretanje robe
Ključni termini - eurovok deskriptori	Akreditacija Akreditaciono tijelo Harmonizovan standard Ocjenjivanje usaglašenosti	



Crna Gora
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EVROPSKIH INTEGRACIJA

16. 11. 2014			
Org. jed.	Broj	Prilog	Stanje
	0904-1000/8		

Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija


Broj: 03/1/2-1260/2

Podgorica, 12. XI 2014.

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Dopisom broj 0904-1000/8 od 12. novembra 2014. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



MINISTAR

Prof. dr Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave: ME-IU/PA/14/14

1. Naziv nacrt/predloga propisa	
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Accreditation
2. Podaci o obrađivaču propisa	
a) Organ državne uprave koji priprema propis	
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije
- Sektor/odsjek	Sektor za unutrašnje tržište i konkurencije/Odsjek za infrastrukturu kvaliteta
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zoran Perišić, 482 212, zoran.perisic@mek.gov.me
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Dragan Vukčević, 482 219, dragan.vukcevic@mek.gov.me Ana Martinović, 482 219, ana.martinovic@mek.gov.me
b) Pravno lice s javnom ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa	
- Naziv pravnog lica	/
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis	
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)	
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis	
Glava VI. Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 72 i član 77 Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocjena usaglašenosti	
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa	
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno nepunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa	
/	
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)	
PPCG za period	2014-2018
Poglavlje, potpoglavlje	01. Sloboda kretanja robe 2.2. Zakonodavni okvir A) Horizontalne mjere
Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2014
- Napomena	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije	
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije	
UFEU, Glava I. Unutrašnje tržište, član 26 / TFEU, Title I, Internal Market, article 26	
Potpuno usklađeno / fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	

32008R0765

Regulativa (EZ) br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. jula 2008. kojom se utvrđuju zahtjevi vezani za akreditaciju i nadzor na tržištu u vezi sa plasiranjem proizvoda i kojom se ukida Regulativa (EEZ) br. 339/93/EEZ i Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93, OJ L 218, 13.08.2008.

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog Regulative mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili netisklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno usklađati predlog propisa.

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvor prava EU je preveden na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji je preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o akreditaciji nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obaveštavaca



Potpis / ministar / ministar inostranih poslova / evropskih integracija



Datum:

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME-IU/PA/14/14
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Accreditation	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Sektor za unutrašnje tržište i konkurencije/Odsjek za infrastrukturu kvaliteta	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zoran Perišić, 482 212, zoran.perisic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Dragan Vukčević, 482 219, dragan.vukcevic@mek.gov.me Ana Martinović, 482 219, ana.martinovic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 72 i član 77 Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocjena usaglašenosti		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2014-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	01. Sloboda kretanja robe 2.2. Zakonodavni okvir A) Horizontalne mjere	
- Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2014	
- Napomena		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Glava I, Unutrašnje tržište, član 26 / TFEU, Title I, Internal Market, article 26 Potpuno usklađeno / fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		

32008R0765	
Regulativa (EZ) br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. jula 2008. kojom se utvrđuju zahtjevi vezani za akreditaciju i nadzor na tržištu u vezi sa plasiranjem proizvoda i kojom se ukida Regulativa (EEZ) br. 339/93/EEZ / Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93, OJ L 218, 13.08.2008.	
Potpuno usklađeno / Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog Regulative mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvor prava EU je preveden na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji je preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o akreditaciji nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
ME-TU/PA/14/14		ME-IU/PA/14/14		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EZ) br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. jula 2008. godine kojom se utvrđuju zahtjevi vezani za akreditaciju i nadzor na tržištu u vezi sa plasiranjem proizvoda i kojom se ukida Regulativa (EEZ) br. 339/93/EEZ - 32008R0765				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Accreditation		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa (EZ) br. 765/2008				
POGLAVLJE I Opšte odredbe Član 1 Predmet i područje primjene 1. Ova Regulativa propisuje pravila za organizovanje i sprovođenje postupka akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koja sprovode ocjenjivanje usaglašenosti.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba regulative regulisana je članovima 1 i 2 Zakona o akreditaciji (sl. List CG, br. 54/09)	
2. Ova Regulativa pruža okvir za tržišni nadzor proizvoda kako bi se obezbijedilo da proizvodi ispunjavaju zahtjeve koji omogućuju visok nivo zaštite javnih interesa kao što su zdravlje i bezbjednost uopšte, zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu, zaštita potrošača, zaštita životne sredine, i	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	Navedena odredba regulative regulisana je Zakonom o nadzoru proizvoda	

bezbjednost.			na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)	
3. Ova Regulativa daje okvir za kontrole proizvoda iz trećih zemalja.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	Navedena odredba regulative regulisana je Zakonom o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)	
4. Ova Regulativa utvrđuje opšta načela koja se odnose na znak CE.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	Navedena odredba regulative regulisana je Uredbom o obliku, sadržaju i izgledu znaka usaglašenosti („Sl. List CG“, br. 55/12)	
<p>Član 2</p> <p>Definicije</p> <p>Za svrhe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(1) „isporuka na tržištu“ je svako dostavljanje proizvoda za distribuciju, potrošnju ili korišćenje na tržištu Zajednice u okviru obavljanja privredne delatnosti, sa ili bez naknade;</p> <p>(2) „stavljanje na tržište“ je prva isporuka proizvoda na tržište Zajednice;</p> <p>(3) „proizvođač“ je svako fizičko ili pravno lice koje izrađuje proizvod ili za koga se proizvod projektuje ili izrađuje, i trguje tim proizvodom pod svojim imenom ili žigom;</p> <p>(4) „zastupnik“ je svako fizičko ili pravno lice iz Zajednice koje je dobilo pisano ovlašćenje od proizvođača da u njegovo ime obavlja tu navedene zadatke koji se odnose na obaveze proizvođača shodno relevantnim propisima Zajednice;</p> <p>(5) „uvoznik“ je svako fizičko ili pravno lice iz Zajednice koje</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	Navedena odredba regulative regulisana je Zakonom o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)	

<p>stavlja proizvod iz neke treće zemlje na tržište Zajednice; (6) „distributer“ je svako fizičko ili pravno lice u lancu isporuke, koje nije ni proizvođač ni uvoznik, a koji proizvod isporučuje na tržištu; (7) „privredni subjekt“ je proizvođač, zastupnik, uvoznik i distributer;</p>				
<p>(8) „tehnička specifikacija“ je dokument koji propisuje tehničke zahtjeve koje treba da ispuni proizvod, proces ili usluga;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl. List CG“, 53/11)</p>	
<p>(9) „harmonizovan standard“ je standard koji je donelo neko od evropskih tijela za standardizaciju sa spiska u Aneksu I Direktive Evropskog parlamenta i Saveta 98/34/EZ od 22. juna 1998. godine kojom se propisuje postupak za davanje informacija u oblasti tehničkih standarda i propisa i pravila o uslugama Informatičkog društva[10] na osnovu zahtjeva koji je dala Komisija u skladu sa članom 6 te Direktive;</p>	<p>Član 1 Poslije tačke 5 dodaju se dvije nove tačke koje glase: „6) harmonizovani standard je evropski standard koji je usvojen na osnovu zahtjeva Evropske Komisije i čija je referentna oznaka objavljena u Službenom listu Evropske Unije;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(10) „akreditacija“ je potvrda nacionalnog akreditacionog tijela da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve za obavljanje posebnih aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti koje su utvrđene harmonizovanim standardima i, gdje je to primenjivo, dodatne zahtjeve, uključujući i zahtjeve utvrđene u relevantnim sektorskim</p>	<p>Član 1 U Zakonu o akreditaciji („Službeni list CG“, broj 54/09), član 2 tačka 1 mijenja se i glasi: „1) akreditacija je potvrđivanje od strane nacionalnog</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

šemama;	akreditacionog tijela da organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve utvrđene harmonizovanim standardima i ako je potrebno sve dodatne zahtjeve, uključujući zahtjeve utvrđene za pojedine oblasti (sektorske šeme) za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti."			
(11) „nacionalno akreditaciono tijelo“ je jedino tijelo u državi članici koje vrši akreditaciju po osnovu ovlašćenja koje daje Država;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba regulative regulisana je članom 4 Zakona o akreditaciji (sl. List CG, br. 54/09)	
(12) „ocjenjivanje usaglašenosti“ je proces kojim se pokazuje da li su ispunjeni propisani zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, uslugu, sistem, lice ili tijelo;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba regulative regulisana je članom 2 tačka 2 Zakona o akreditaciji (sl. List CG, br. 54/09)	
(13) „tijelo za ocjenjivanje usaglašenost“ je tijelo koje sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti, uključujući etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolu;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba regulative regulisana je članom 2 tačka 5 Zakona o akreditaciji (sl. List CG, br. 54/09)	

<p>(14) „opoziv“ je svaka mjera koja ima za cilj postizanje povraćaja proizvoda koji je već isporučen krajnjem korisniku;</p> <p>(15) „povlačenje“ je svaka mjera koja ima za cilj da spreči da se proizvod u lancu isporuke isporuči na tržištu;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je Zakonom o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	
<p>(16) „kolegijalno ocjenjivanje“ je proces ocjenjivanja nacionalnog akreditacionog tijela koji vrše druga nacionalna akreditaciona tijela, u skladu sa zahtjevima ove Regulative i, gdje se to može primeniti, prema dodatnim sektorskim tehničkim specifikacijama;</p>	<p>Član 1</p> <p>Poslije tačke 5 dodaju se dvije nove tačke koje glase:</p> <p>7) kolegijalno ocjenjivanje je postupak ocjenjivanja u kojem nacionalna akreditaciona tijela drugih država ocjenjuju drugo nacionalno tijelo za akreditaciju, u skladu s pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(17) „tržišni nadzor“ su aktivnosti i mjere koje sprovode državni organi da bi se obezbijedila usaglašenost proizvoda sa zahtjevima utvrđenim u propisima Zajednice za harmonizaciju i da bi se osiguralo da proizvodi ne ugrožavaju zdravlje, bezbjednost ili druge vidove zaštite javnog interesa;</p> <p>(18) „organ za tržišni nadzor“ je organ države članice koji je odgovoran za vršenje tržišnog nadzora na svojoj teritoriji;</p> <p>(19) „puštanje u slobodan promet“ znači postupak propisan u članu 79 Regulative Saveta (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. kojom se osniva Carinski kodeks Zajednice[11].</p> <p>(20) „znak CE“ je oznaka kojom proizvođač pokazuje da je proizvod usaglašen sa zahtjevima koji se na njega odnose, a koji su utvrđeni propisima Zajednice za harmonizaciju u kojima se predviđa stavljanje ovog znaka;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je Zakonom o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	

<p>(21) „propisi Zajednice za harmonizaciju“ su propisi Zajednice kojima se harmonizuju uslovi za trgovanje proizvodima.</p>				
<p>POGLAVLJE II Akreditacija Član 3 Područje primjene Ovo poglavlje se primjenjuje na akreditaciju, koja se koristi na obaveznoj ili na dobrovoljnoj bazi a odnosi se na ocjenjivanje usaglašenosti, bilo da je to ocjenjivanje obavezno ili ne, i bez obzira na pravni status tijela koje vrši akreditaciju.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je članom 1 Zakona o akreditaciji (sl. list CG, br. 54/09)</p>	
<p>Član 4 Opšta načela 1. Svaka država članica imenuje jedno nacionalno akreditaciono tijelo. 2. Ukoliko smatra da nije ekonomski celishodno ili održivo da ima nacionalno akreditaciono tijelo ili da pruža određene usluge akreditacije, država članica, u meri u kojoj je to moguće, koristi nacionalno akreditaciono tijelo druge države članice. 3. Država članica obavještava Komisiju i druge države članice ukoliko je, u skladu sa stavom 2, koristila nacionalno akreditaciono tijelo druge države članice. 4. Na osnovu informacije iz stava 3 i člana 12, Komisija sastavlja i ažurira spisak nacionalnih akreditacionih tijela i čini ga dostupnim javnosti. 5. Ako sami državni organi ne vrše akreditaciju direktno, država članica povjerava svom nacionalnom tijelu za akreditaciju vršenje akreditacije kao posao državnog organa i formalno ga priznaje. 6. Odgovornosti i zadaci nacionalnog akreditacionog tijela jasno su razgraničeni od odgovornosti i zadataka drugih nacionalnih organa.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je članovima 4, 5, 6, 7, 9, 12 i 13 Zakona o akreditaciji (sl. list CG, br. 54/09)</p>	

<p>7. Nacionalno akreditaciono tijelo radi na neprofitnoj bazi.</p> <p>8. Nacionalno akreditaciono tijelo ne sme da nudi niti vrši aktivnosti ili usluge koje pružaju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, niti da pruža konsultantske usluge, poseduje udio ili na drugi način ima finansijski ili upravljački interes u tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti.</p> <p>9. Svaka država članica obezbjeđuje da njeno nacionalno akreditaciono tijelo ima odgovarajuće resurse, kako finansijske tako i ljudske, za pravilno obavljanje svojih poslova uključujući ispunjavanje posebnih zadataka kao što su aktivnosti saradnje na evropskoj i međunarodnoj akreditaciji i aktivnosti koje su potrebne za podršku državnoj politici a koje se ne finansiraju iz sopstvenih sredstava.</p> <p>10. Nacionalno akreditaciono tijelo je član tijela koje je priznato shodno članu 14.</p> <p>11. Nacionalna akreditaciona tijela uspostavljaju i održavaju odgovarajuće organizacione strukture kojima obezbjeđuje efektivno i uravnoteženo uključivanje svih zainteresovanih strana, kako u okviru svojih struktura tako i tijela koje je priznato shodno članu 14.</p>				
<p>Član 5 Sprovođenje postupka akreditacije</p> <p>1. Nacionalno akreditaciono tijelo, kada to zatraži tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, ocjenjuje da li je tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti kompetentno da obavlja određenu aktivnost ocjenjivanja usaglašenosti. Ako se ustanovi da je tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti kompetentno, nacionalno akreditaciono tijelo izdaje odgovarajući sertifikat o akreditaciji.</p> <p>2. Kada odluči da ne koristi akreditaciju, država članica dostavlja Komisiji i drugim državama članicama svu dokumentaciju koja je potrebna da se verifikuje da je tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje je izabrala kompetentno da primjenjuje odgovarajuće propise Zajednice za</p>	<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>U članu 5 stav 1 mijenja se i glasi: „(1) Akreditaciono tijelo utvrđuje kompetentnost organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti akreditacijom.“</p> <p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>U članu 8 stav 3 mijenja se i glasi: “ (3) Akreditaciono tijelo utvrđuje ispunjenost zahtjeva propisanih harmonizovanim standardima i ako je potrebno svih dodatnih</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je i članovima 8, 10 i 11 Zakona o akreditaciji (sl. list CG, br. 54/09)</p>	

<p>harmonizaciju.</p> <p>3. Nacionalno akreditaciono tijelo nadgleda rad tijela za ocjenjivanje usaglašenosti kojima je izdalo sertifikat o akreditaciji.</p> <p>4. Ukoliko nacionalno akreditaciono tijelo utvrdi da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje je dobilo sertifikat o akreditaciji više nije kompetentno da obavlja određene aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti ili ozbiljno prekrši svoje obaveze, nacionalno akreditaciono tijelo preduzima sve odgovarajuće mjere da u razumnom roku ograniči, privremeno ili trajno oduzme sertifikat o akreditaciji.</p> <p>5. Države članice ustanovljavaju postupke za rješavanje žalbi, uključujući, gdje je to prikladno, pravne lijekove protiv odluka o akreditaciji ili ne donošenju odluke.</p>	<p>zahtjeva za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti na osnovu podnijete dokumentacije i neposrednim uvidom kod organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti u pogledu ispunjenosti zahtjeva.”</p>			
<p>Član 6 Načelo nekonkurencije</p> <p>1. Nacionalna akreditaciona tijela ne smiju da budu konkurencija tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti.</p> <p>2. Nacionalna akreditaciona tijela ne smiju da budu konkurencija drugim nacionalnim tijelima za akreditaciju.</p> <p>3. Nacionalnim akreditacionim tijelima je dozvoljeno da rade van svojih nacionalnih granica, na teritoriji druge države članice, bilo na zahtjev tijela za ocjenjivanje usaglašenosti u okolnostima navedenim u članu 7(1) ili, ako to od njih traži nacionalno akreditaciono tijelo shodno članu 7(3), u saradnji sa nacionalnim akreditacionim tijelom te države članice.</p>	<p>Član 3</p> <p>Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„ (3) Akreditaciono tijelo ne smije da promoviše svoje usluge, marketinški djeluje na teritoriji drugih država ni da nastupa kao konkurencija akreditacionim tijelima drugih država u sprovođenju postupaka akreditacije ili organizacijama za ocjenjivanje usaglašenosti.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je i članovima 6 i 9 Zakonu o akreditaciji (sl. list CG, br. 54/09)</p>	
	<p>Član 5</p>			

<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>Prekogranična akreditacija</p> <p>1. Kada tijelo za provjeru usaglašenosti traži akreditaciju, obratiće se nacionalnom akreditacionom tijelu države članice u kojoj je osnovano ili nacionalnom akreditacionom tijelu kojem ta država članica ima pravo da se obrati u skladu sa članom 4(2). Međutim, tijelo za provjeru usaglašenosti može da zatraži akreditaciju i drugih nacionalnih akreditacionih tijela osim onih iz prvog podstava u bilo kojoj od sljedećih situacija:</p> <p>a) Kada je država članica u kojoj je ono osnovano odlučila da neće da formira nacionalno akreditaciono tijelo i kada se ne obraća nacionalnom akreditacionom tijelu druge države članice u skladu sa članom 4 (2),</p> <p>b) Kada nacionalna akreditaciona tijela iz prvog podstava ne vrše akreditaciju u pogledu aktivnosti provjere usaglašenosti za koje je akreditacija tražena,</p> <p>c) Kada nacionalna akreditaciona tijela iz prvog podstava ne prođu uspješno ocjenu iz člana 10. u pogledu aktivnosti provjere usaglašenosti za koje je akreditacija tražena.</p> <p>2. U slučajevima kada nacionalno akreditaciono tijelo dobije zahtjev shodno stavu 1(b) ili (c), dužno je da informiše nacionalno akreditaciono tijelo države članice u kojoj je osnovano tijelo za provjeru usaglašenosti koje je uputilo zahtjev. U tim</p>	<p>Član 9 mijenja se i glasi: Prekogranična akreditacija</p> <p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>(1) Akreditaciono tijelo može sprovesti postupak akreditacije na zahtjev organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz druge države ako:</p> <p>1) država u kojoj podnosilac zahtjeva ima sjedište nema uspostavljeno akreditaciono tijelo;</p> <p>2) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva ne vrši akreditaciju u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija;</p> <p>3) akreditaciono tijelo u državi podnosioca zahtjeva nije prošlo kolegijalno ocjenjivanje u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija.</p> <p>(2) Akreditaciono tijelo je dužno da, ako primi zahtjev za akreditaciju iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana obavijesti nacionalno akreditaciono tijelo te države.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
--	--	--------------------------	--	--

<p>slučajevima, nacionalno akreditaciono tijelo države članice u kojoj je tijelo za provjeru usaglašenosti koje je uputilo zahtjev osnovano može da učestvuje kao posmatrač.</p> <p>3. Nacionalno akreditaciono tijelo može da zatraži od drugog nacionalnog akreditacionog tijela da izvrši dio aktivnosti i provjere. U tom slučaju, certifikat o akreditaciji izdaje tijelo koje je uputilo zahtjev.</p>	<p>(3)U postupku akreditacije, iz stava 2 ovog člana, akreditaciono tijelo druge države može da učestvuje kao posmatrač.</p> <p>(4) Akreditaciono tijelo može, na zahtjev akreditacionog tijela druge države, da obavi dio aktivnosti u postupku akreditacije organizacije za ocjenjivanje usaglašenosti iz te države. “</p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Poslije člana 9 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Akreditaciono tijelo druge države</p> <p style="text-align: center;">Član 9a</p> <p>(3) Akreditaciono tijelo može da zatraži od akreditacionog tijela druge države da izvrši jedan dio aktivnosti iz postupka akreditacije i u tom slučaju certifikat o akreditaciji izdaje Akreditaciono tijelo.“</p>			
---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>Zahtjevi za nacionalna akreditaciona tijela Nacionalno akreditaciono tijelo mora da ispuni sljedeće zahtjeve:</p> <p>(1) da bude organizovano na takav način da bude nezavisno od tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koje ocjenjuje i od komercijalnih pritisaka, kao i da obezbijedi da ne dođe do sukoba interesa sa tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti;</p> <p>(2) da bude organizovano i da bude vođeno tako da se štiti objektivnost i nepristrasnost njegovih aktivnosti;</p> <p>(3) da obezbijedi da svaku odluku koja se odnosi na potvrđivanje kompetentnosti donesu kompetentne osobe, pri čemu to nijesu osobe koje su izvršile ocjenjivanje;</p> <p>(4) da ima odgovarajuća rešenja za zaštitu povjerljivosti dobijenih informacija;</p> <p>(5) da utvrdi aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti za koje je kompetentno da vrši akreditaciju, pozivajući se, gdje je to prikladno, na relevantne propise i standarde Zajednice ili nacionalne propise i standarde;</p> <p>(6) da uspostavi postupke koji su nužni za obezbeđivanje efikasnog upravljanja i odgovarajućih unutrašnjih kontrola;</p> <p>(7) da ima na raspolaganju dovoljan broj kompetentnog osoblja za pravilno obavljanje svojih poslova;</p> <p>(8) da dokumentuje dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja osoblja koja bi mogla da utiču na kvalitet ocjenjivanja i potvrđivanja kompetentnosti;</p> <p>(9) da uspostavi, sprovodi i održava postupke za nadgledanje rada i kompetentnosti relevantnog osoblja;</p> <p>(10) da verifikuje da se ocjenjivanje usaglašenosti vrši na odgovarajući način, što znači da se preduzeća preterano ne opterećuju i da se uzima u obzir veličina preduzeća, sektor u kome posluje, struktura preduzeća, stepen složenosti tehnologije proizvoda koji je u pitanju i masovni ili serijski karakter proizvodnog procesa;</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je članovima 4, 5, 6, 7, 12 i 13 Zakona o akreditaciji (sl. list CG, br. 54/09) i internim aktima Akreditacionog tijela Crne Gore(ATCG)</p>	
---	--	--	---	--

<p>(11) da objavljuje godišnje finansijske izveštaje, prekontrolisane od strane revizora, koji su urađeni u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim načelima.</p>				
<p>Član 9 Usklađenost sa zahtjevima</p> <p>1. Ukoliko nacionalno akreditaciono tijelo određene države članice ne ispunjava zahtjeve ove Regulative, ili ne ispuni obaveze shodno ovoj Regulativi, ta država članica preuzima odgovarajuće korektivne radnje ili obezbjeđuje da te korektivne radnje budu preduzete, i obavještava Komisiju o tome.</p> <p>2. Države članice nadgledaju rad svojih nacionalnih akreditacionih tijela u redovnim intervalima kako bi obezbijedile da zahtjevi propisani u članu 8 budu kontinuirano ispunjeni.</p> <p>3. Države članice veoma ozbiljno uzimaju u obzir rezultate kolegijalnog ocjenjivanja shodno članu 10 prilikom praćenja rada kao što je pomenuto u stavu 2 ovog člana.</p> <p>4. Nacionalna akreditaciona tijela moraju da imaju uspostavljene postupke koji su nužni za postupanje po prigovorima protiv tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koje su akreditovali.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je članom 16 Zakona o akreditaciji (sl. list CG, br. 54/09)</p>	
<p>Član 10 Kolegijalno ocjenjivanje</p> <p>1. Nacionalni akreditacioni organi se podvrgavaju kolegijalnom ocjenjivanju koje organizuje organ priznat na osnovu člana 14.</p> <p>2. Interesne grupe imaju pravo da učestvuju u sistemu koji je uspostavljen za nadgledanje aktivnosti kolegijalnog ocjenjivanja, ali ne i u pojedinačnim postupcima ocjenjivanja.</p> <p>3. Države članice obezbeđuju da njihovi nacionalni akreditacioni organi redovno podležu kolegijalnom</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.</p>	

<p>ocenjivanju, u skladu sa stavom 1.</p> <p>4. Kolegijalno ocenjivanje funkcionise na bazi pouzdanih i transparentnih kriterijuma i postupaka ocenjivanja, posebno imajući u vidu strukturalne, kadrovske i procesne zahteve, poverljivost i prigovore. Uspostavlja se i odgovarajući žalbeni postupci protiv odluka koje su donete kao rezultat takvog ocenjivanja.</p> <p>5. Kolegijalnim ocenjivanjem se utvrđuje da li nacionalni akreditacioni organi ispunjavaju zahteve propisane u članu 8, uzimajući u obzir relevantne harmonizovane standarde iz člana 11.</p> <p>6. Organ priznat na osnovu člana 14. objavljuje ishod kolegijalnog ocenjivanja i dostavlja ga svim državama članicama i Komisiji.</p> <p>7. Komisija, u saradnji sa državama članicama, nadgleda pravila i pravilno funkcionisanje sistema kolegijalnog ocenjivanja.</p>				
<p>Član 11 Pretpostavka usaglašenosti za nacionalna akreditaciona tijela</p> <p>1. Za nacionalne akreditacione organe koji dokažu usaglašenost sa kriterijumima propisanim u relevantnom harmonizovanom standardu, čije su reference objavljene u <i>Službenom listu Evropske unije</i>, tako što su uspešno prošle kolegijalno ocenjivanje na osnovu člana 10, postoji pretpostavka da ispunjavaju zahteve navedene u članu 8.</p> <p>2. Nacionalne vlasti priznaju ekvivalentnost usluga koje pružaju akreditacioni organi koji su uspešno prošli</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija predmet regulisanja propisa.</p>	<p>nije ovog</p>

<p>kolegijalno ocenjivanje na osnovu člana 10, i shodno tome prihvataju, na osnovu pretpostavke iz stava 1. ovog člana, sertifikate o akreditaciji tih organa i potvrde izdate od strane organa za ocenjivanje usaglašenosti koje su oni akreditovali.</p>				
<p>Član 12 Obaveza informisanja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Svaki nacionalni akreditacioni organ obaveštava druge nacionalne akreditacione organe o aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti za koje sprovodi akreditaciju, kao i sve promene u vezi s tim. 2. Svaka država članica obaveštava Komisiju i organ priznat u skladu sa članom 14. o svom nacionalnom akreditacionom organu i o svim aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti za koje taj organ vrši akreditaciju za potrebe propisa Zajednice za harmonizaciju, kao i svim promenama u vezi s tim. 3. Svaki nacionalni akreditacioni organ redovno čini dostupnim javnosti informacije o rezultatima svog kolegijalnog ocenjivanja, aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti za koje vrši akreditaciju, kao i sve promene u vezi s tim. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Obaveza informisanja preuzeta je kroz Ugovor o članstvu u Evropskoj kooperaciji za akreditaciju(EA)</p>	
<p>Član 13 Zahtjevi za tijelo koje je priznato shodno članu 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisija, nakon konsultacija sa Odborom uspostavljenim članom 5. Direktive 98/34/EZ, može da zahteva od organa priznatog na osnovu člana 14. da doprinese razvoju, održavanju i sprovođenju akreditacije u Zajednici. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>2. Komisija, sledeći postupke navedene u stavu 1, može i da:</p> <p>(a) zahteva da organ priznat na osnovu člana 14. propiše kriterijume i postupke za kolegijalno ocenjivanje i da pripremi sektorske šeme akreditacije;</p> <p>(b) prihvati postojeće šeme kojima su već utvrđeni kriterijumi i postupci za kolegijalno ocenjivanje;</p> <p>3. Komisija obezbeđuje da sektorske šeme identifikuju tehničke specifikacije koje su potrebne da bi se postigao nivo kompetentnosti koji se zahteva propisima Zajednice za harmonizaciju u oblastima sa posebnim zahtevima koji se odnose na tehnologiju, zdravlje i bezbednost ili zahtevima koji se odnose na životnu sredinu, ili druge vidove zaštite javnog interesa.</p>				
<p>Član 14 Evropska akreditaciona infrastruktura</p> <p>1. Komisija, nakon konsultovanja sa državama članicama, priznaje organ koji zadovoljava zahteve iz Aneksa I ove Regulative.</p> <p>2. Organ koji treba da bude priznat u skladu sa stavom 1, zaključuje sporazum sa Komisijom. Taj sporazum sadrži, između ostalog, detaljan opis poslova organa, odredbe o finansiranju i odredbe za njegov nadzor. I Komisija i organ imaju mogućnost da raskinu sporazum bez navođenja razloga, a po isteku razumnog otkaznog roka koji je definisan u</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>sporazumu.</p> <p>3. Komisija i organ u pitanju čine taj sporazum javno dostupnim.</p> <p>4. Komisija o priznanju shodno stavu 1. obaveštava države članice i nacionalne akreditacione organe.</p> <p>5. Komisija može u jednom trenutku da prizna samo jedan organ.</p> <p>6. Prvi organ priznat na osnovu ove Regulative je Evropska saradnja za akreditaciju, pod uslovom da je zaključio sporazum u skladu sa stavom 2.</p>				
<p>POGLAVLJE III OKVIR TRŽIŠNOG NADZORA U ZAJEDNICI I KONTROLE PROIZVODA KOJI ULAZE NA TRŽIŠTE ZAJEDNICE DIO 1 Opšte odredbe Član 15 Područje primjene</p> <p>1. Članovi 16. do 26. primenjuju se na proizvode koji su obuhvaćeni propisima Zajednice za harmonizaciju.</p> <p>2. Svaka od odredbi članova 16. do 26. primenjuje se ukoliko nema posebnih odredbi sa istim ciljem u propisima Zajednice za harmonizaciju.</p> <p>3. Primena ove Regulative ne sprečava organe tržišnog nadzora da preduzmu konkretnije mere kao što je to predviđeno u Direktivi 2001/95/EZ.</p> <p>4. Za svrhe članova 16. do 26, „proizvod“ je supstanca, preparat ili roba proizvedena u proizvodnom procesu, izuzev hrane, hrane za životinje, živih biljaka i životinja, proizvoda humanog porekla i proizvoda od biljaka i životinja koji se odnose direktno na njihovu buduću reprodukciju.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	

<p>5. Članovi 27, 28. i 29. primenjuju se na sve proizvode koji su obuhvaćeni propisima Zajednice u meri u kojoj drugi propisi Zajednice ne sadrže posebne odredbe koje se odnose na organizaciju kontrola na granici.</p>				
<p>Član 16 Opšti zahtjevi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Države članice organizuju i vrše tržišni nadzor kako je navedeno u ovom poglavlju. 2. Tržišni nadzor obezbeđuje da proizvodi koji su obuhvaćeni propisima Zajednice za harmonizaciju i koji, kada se koriste u skladu sa svojom namenom ili pod uslovima koji se mogu predvideti i kada su pravilno instalirani i održavani, mogu da ugroze zdravlje i bezbednost korisnika, ili koji na neki drugi način ne ispunjavaju relevantne zahteve navedene u propisima Zajednice za harmonizaciju, budu povučeni, zabranjeni ili ograničeni kada je reč o njihovoj isporuci na tržištu i da javnost, Komisija i druge države članice budu o tome obaveštene. 3. Nacionalne infrastrukture i programi tržišnog nadzora obezbeđuju mogućnost preduzimanja efektivnih mera u odnosu na sve kategorije proizvoda koji podležu propisima Zajednice za harmonizaciju. 4. Tržišni nadzor obuhvata proizvode koji su sklopljeni ili proizvedeni za sopstvene potrebe proizvođača ako propisi Zajednice za harmonizaciju predviđaju da se njihove odredbe primenjuju na te proizvode. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	
<p>Dio 2 Okvir tržišnog nadzora u Zajednici Član 17 Obaveza informisanja</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru</p>	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Države članice obavješavaju Komisiju o njihovim organima koji vrše tržišni nadzor i oblastima za koje su nadležni. Komisija prenosi ovu informaciju drugim državama članicama. 2. Države članice obezbeđuju da javnost bude obavještena o postojanju, odgovornostima i identitetu nacionalnih organa za tržišni nadzor, i kako se može stupiti u kontakt sa tim organima. 			proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)	
<p>Član 18 Obaveze država članica u vezi sa organizacijom</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Države članice uspostavljaju odgovarajuće mehanizme za komunikaciju i saradnju između svojih organa za tržišni nadzor. 2. Države članice utvrđuju adekvatne postupke u cilju: <ol style="list-style-type: none"> (a) obrade pritužbi ili izveštaja o pitanjima u vezi sa rizicima koji proističu iz proizvoda koji podležu propisima Zajednice za harmonizaciju; (b) praćenja nesreća i narušavanja zdravlja za koje se sumnja da su izazvane tim proizvodima; (v) provere da je preduzeta korektivna radnja; i (g) praćenja naučnih i tehničkih saznanja u vezi sa pitanjima bezbednosti. 3. Države članice poveravaju organima tržišnog nadzora potrebna ovlašćenja, resurse i znanja neophodne za pravilno izvršenje njihovih zadataka. 	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)	

<p>4. Države članice obezbeđuju da organi tržišnog nadzora vrše svoja ovlašćenja u skladu sa načelom srazmernosti.</p> <p>5. Države članice uspostavljaju, sprovode i periodično ažuriraju programe tržišnog nadzora. Države članice izrađuju ili opšti program tržišnog nadzora ili posebne programe za pojedine sektore, obuhvatajući sektore u kojima vrše tržišni nadzor, obavestavaju o tim programima druge države članice i Komisiju i čine ih dostupnim javnosti, putem elektronske komunikacije a kada je to prikladno i drugim sredstvima. Prvo takvo obavestavanje izvršiće se 1. januara 2010. godine. Kasnija ažuriranja programa čine se dostupnim javnosti na isti način. Za ove svrhe države članice mogu da uspostave saradnju sa relevantnim interesnim grupama.</p> <p>6. Države članice periodično preispituju i ocenjuju funkcionisanje svojih aktivnosti nadzora. Takva preispitivanja i ocene preduzimaju se najmanje svake četvrte godine i o njihovim rezultatima obavestavaju se druge države članice i Komisiju i čine se dostupnim javnosti putem elektronske komunikacije, a kada je potrebno i putem drugih sredstava.</p>				
<p>Član 19 Mjere tržišnog nadzora</p> <p>1. Organi tržišnog nadzora vrše odgovarajuće provere karakteristika proizvoda u odgovarajućem obimu, i to proverom dokumenata i, po potrebi, fizičkim i laboratorijskim proverama na bazi adekvatnih</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	

<p>uzoraka. Kada to čine uzimaju u obzir uspostavljena načela ocenjivanja rizika, pritužbe i druge informacije.</p> <p>Organi tržišnog nadzora mogu zahtevati od privrednih subjekata da učine dostupnom tu dokumentaciju i informacije koje im se učine potrebnom za svrhe izvršavanja njihovih aktivnosti, uključujući gde je to potrebno i opravdano, ulaženje u prostorije privrednih subjekata i uzimanje potrebnih uzoraka proizvoda. Mogu da unište proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik ili da ih na drugi način učine neupotrebljivim, ako to smatraju potrebnim.</p> <p>Kada privredni subjekti dostave izveštaje o ispitivanju ili potvrde kojima se potvrđuje usaglašenost, izdate od strane akreditovanog organa za ocenjivanje usaglašenosti, organi tržišnog nadzora će ih uzeti u obzir.</p> <p>2. Organi tržišnog nadzora preduzimaju odgovarajuće mere kako bi upozorili korisnike unutar svoje teritorije u okviru adekvatnog vremenskog perioda za potencijalne rizike koje su identifikovali u vezi sa bilo kojim proizvodom u cilju smanjenja rizika od povrede ili druge štete.</p> <p>Oni saraduju sa privrednim subjektima u vezi sa radnjama kojima se sprečavaju ili smanjuju rizici izazvani proizvodima koje su ti subjekti isporučili.</p> <p>3. Kada organi tržišnog nadzora jedne države članice odluče da povuku neki proizvod koji je proizveden u drugoj državi članici, oni o tome obaveštavaju</p>				
--	--	--	--	--

<p>privredni subjekat u pitanju, na adresi navedenoj na proizvodu koji je u pitanju ili u dokumentaciji koja prati proizvod.</p> <p>4. Organi tržišnog nadzora vrše svoje dužnosti nezavisno, nepristrasno i objektivno.</p> <p>5. Organi tržišnog nadzora pridržavaju se poverljivosti kada je to potrebno u cilju zaštite poslovne tajne ili da bi se očuvali podaci o ličnosti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, pod uslovom da se ta informacija učini dostupnom javnosti u skladu sa uredbom u maksimalnoj meri koja je potrebna da bi se zaštitili interesi korisnika u Zajednici</p>				
<p>Član 20 Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik</p> <p>1. Države članice obezbeđuju da proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik, uključujući ozbiljan rizik čije posledice nisu trenutne, i zahtevaju hitno postupanje, budu opozvani ili povučeni, ili da se zabrani njihova isporuka na tržištu i da Komisija bude informisana bez odlaganja u skladu sa članom 22.</p> <p>2. Odluka da li proizvod predstavlja ozbiljan rizik zasniva se na odgovarajućoj proceni rizika koja uzima u obzir prirodu potencijalne opasnosti i verovatnoću da će do nje doći. Mogućnost postizanja viših nivoa bezbednosti ili dostupnost drugih proizvoda koji predstavljaju manji stepen rizika ne može da bude osnov da se smatra da proizvod predstavlja ozbiljan rizik.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	

<p>Član 21 Restriktivne mjere</p> <p>1. Države članice obezbeđuju da svaka mera koja se preduzima, na osnovu relevantnih propisima Zajednice za harmonizaciju, da se zabrani ili ograniči isporuka proizvoda na tržište, da se povuče ili opozove proizvod sa tržišta, bude srazmerna i da se navede njen tačan osnov.</p> <p>2. O tim merama obaveštava se bez odlaganja relevantni privredni subjekat, koji se istovremeno obaveštava i o pravnim lekovima koji su mu na raspolaganju u skladu sa propisima države članice u pitanju, kao i o rokovima koji se odnose na te pravne lekove.</p> <p>3. Pre usvajanja mere iz stava 1, privrednom subjektu u pitanju daje se mogućnost da iznese svoj stav u odgovarajućem vremenskom periodu koji ne može biti kraći od deset dana, izuzev ako takva konsultacija nije moguća zbog hitnosti mere koja se preduzima, što se opravdava zdravstvenim ili bezbednosnim zahtevima ili drugim osnovama koje se odnose na javne interese koji su obuhvaćeni relevantnim propisima Zajednice za harmonizaciju. Ako se radnja preduzme, a ne čuje se stav subjekta, subjektu se daje mogućnost da iznese svoj stav čim to bude moguće a radnja se preispituje odmah zatim.</p> <p>4. Svaka mera iz stava 1. hitno se povlači ili menja i dopunjuje nakon što privredni subjekat pokaže da je preduzeo efektivnu radnju.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14) i Zakona o inspeksijskom nadzoru („Sl. List CG“, 57/11)</p>	
--	----------------------------------	------------------------	---	--

<p>Član 22 Razmjena informacija – sistem brze razmjene informacija</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukoliko preduzima ili namerava da preduzme meru u skladu sa članom 20. i smatra da razlozi koji su izazvali meru ili efekti mere prevazilaze njenu teritoriju, država članica odmah obaveštava Komisiju, u skladu sa stavom 4. ovog člana. Isto tako, obaveštava Komisiju, bez odlaganja, o izmenama ili povlačenju svake od tih mera. 2. Ako je proizvod koji predstavlja ozbiljan rizik isporučen na tržištu, države članice obaveštavaju Komisiju o svim dobrovoljnim merama koje je privredni subjekat preduzeo i o kojima je izvestio. 3. Informacija iz stavova 1. i 2. sadrži sve raspoložive pojedinosti, posebno podatke potrebne za identifikaciju proizvoda, poreklo i lanac isporuke proizvoda, povezanim rizikom, prirodom i trajanjem nacionalne mere koja je preduzeta i eventualnim dobrovoljnim merama koje su preduzeli privredni subjekti. 4. U svrhe stavova 1, 2. i 3. ovog člana, koriste se tržišni nadzor i sistem razmene informacija predviđeni članom 12. Direktive 2001/95/EZ. Stavovi 2, 3. i 4. člana 12. Direktive 2001/95/EZ primenjuju se <i>mutatis mutandis</i>. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. List CG“, 45/14)</p>	
<p>Član 23 Opšti sistem informacijske podrške</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisija razvija i održava opšti sistem za arhiviranje i razmenu informacija, koristeći elektronska sredstva, za pitanja koja se odnose na aktivnosti tržišnog 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	

<p>nadzora, programe i informacije u vezi sa neusaglašenostima sa propisima Zajednice za harmonizaciju. Sistem mora da na odgovarajući način odražava obaveštenja i informacije koje se obezbeđuju na osnovu člana 22.</p> <p>2. U svrhe stava 1, države članice dostavljaju Komisiji informacije koje su im raspoložive, a koje nisu već pribavljene na osnovu člana 22, o proizvodima koji predstavljaju rizik, a posebno o prepoznavanju rizika, rezultatima izvršenih ispitivanja, privremenim restriktivnim merama koje su preduzete, kontaktima sa privrednim subjektima u pitanju, kao i opravdanju za preduzimanje radnji ili njihovo nepreduzimanje.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje član 19. stav 5. ili postojeće nacionalno zakonodavstvo u oblasti zaštite podataka, obezbeđuje se zaštita podataka u pogledu sadržaja informacija. Zaštita podataka ne sme da spreči prosleđivanje informacija organima tržišnog nadzora koje su od značaja za obezbeđivanje efektivnosti aktivnosti tržišnog nadzora.</p>				
<p>Član 24 Načela saradnje država članica i Komisije</p> <p>1. Države članice obezbeđuju efikasnu saradnju i razmenu informacija, vezanih za programe tržišnog nadzora i o svim pitanjima vezanim za proizvode, koji predstavljaju rizik, između svojih organa tržišnog nadzora i istih organa ostalih država članica, kao i između svojih organa i Komisije i relevantnih agencija Zajednice.</p> <p>2. Za svrhe stava 1, organi tržišnog nadzora jedne države</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	

<p>članice pružaju pomoć organima tržišnog nadzora druge države članice u adekvatnom obimu dostavljajući informacije ili dokumentaciju, sprovodeći odgovarajuće istrage ili druge odgovarajuće mere ili učestvovanjem u istragama koje su pokrenule druge države članice.</p> <p>3. Komisija prikuplja i organizuje takve podatke o nacionalnim merama za tržišni nadzor koji će joj omogućiti da ispuni svoje obaveze.</p> <p>4. Kada država članica koja izveštava, prijavljuje drugim državama članicama i Komisiji svoje nalaze i preduzete radnje, svaka informacija koju je dostavio privredni subjekat u skladu sa članom 21. stav 3. ili je obezbeđena na drugi način, mora biti uključena. U svakoj narednoj informaciji jasno se naznačuje da se odnosi na već dostavljenu informaciju.</p>				
<p>Član 25 Zajedničko raspolaganje resursima</p> <p>1. Inicijativu za tržišni nadzor, koja je osmišljena kako bi nadležni organi država članica zajednički koristili resurse i stručno znanje, može da pokrene Komisija ili zainteresovane države članice. Takvu inicijativu koordinira Komisija.</p> <p>2. Za svrhe stava 1, Komisija, u saradnji sa državama članicama:</p> <p>(a) razvija i organizuje programe obuke i razmenu državnih službenika;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>(b) razvija, organizuje i ustanovljava programe i razmenu iskustava, informacija i najbolje prakse, programe i mere za zajedničke projekte, informacijske kampanje, programe zajedničkih poseta i, shodno tome, zajedničko raspolaganje resursima.</p> <p>3. Države članice obezbeđuju da njihovi nadležni organi u punoj meri učestvuju u aktivnostima iz stava 2, kada je to potrebno.</p>				
<p>Član 26 Saradnja sa nadležnim organima trećih zemalja</p> <p>1. Organi tržišnog nadzora mogu sarađivati sa nadležnim organima trećih država u pogledu razmene informacija i tehničke podrške, unapređenja i omogućavanja lakšeg pristupa evropskim sistemima, promovišući aktivnosti koje se odnose na ocenjivanje usaglašenosti, tržišni nadzor i akreditaciju.</p> <p>Komisija razvija, u saradnji sa državama članicama, odgovarajuće programe za te svrhe.</p> <p>2. Saradnja sa nadležnim organima trećih država je u obliku, između ostalog, aktivnosti pomenutih u članu 25. stav 2. Države članice obezbeđuju da njihovi nadležni organi u punoj meri učestvuju u tim aktivnostima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>POGLAVLJE III KONTROLE PROIZVODA KOJI ULAZE NA TRŽIŠTE ZAJEDNICE Član 27 Kontrola proizvoda koji ulaze na tržište zajednice</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru</p>	

<p>1. Organi država članica koji su zaduženi za kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Zajednice imaju potrebna ovlašćenja i resurse da bi mogli da pravilno obavljaju svoje poslove. Oni vrše odgovarajuće provjere karakteristika proizvoda u odgovarajućem obimu i u skladu sa načelima navedenim u članu 19. stav 1, pre nego što se ti proizvodi puste u slobodan promet.</p> <p>2. Ukoliko je u nekoj državi članici više organa odgovorno za tržišni nadzor ili za kontrolu na spoljnim granicama, ti organi međusobno sarađuju, tako što razmenjuju informacije od značaja za njihove funkcije ili na drugi odgovarajući način.</p> <p>3. Organi zaduženi za kontrolu na spoljnim granicama zadržavaju puštanje proizvoda u slobodan promet na tržište Zajednice kada se proverama iz stava 1. dođe do bilo kojeg od dole navedenih nalaza:</p> <p>(a) proizvod pokazuje karakteristike zbog kojih se osnovano veruje da proizvod, pod uslovom da se pravilno instalira, održava i koristi, predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje, bezbednost, životnu sredinu ili drugi vid javnog interesa kao što se navodi u članu 1;</p> <p>(b) proizvod ne prati pisana niti elektronska dokumentacija koju propisuju relevantni propisi Zajednice za harmonizaciju ili nije označen u</p>			<p>proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	
---	--	--	--	--

<p>skladu sa tim propisima;</p> <p>(v) na proizvod je stavljena oznaka CE na pogrešan način ili obmanjujući način.</p> <p>Organi zaduženi za kontrolu na spoljnim granicama odmah obavestavaju organe tržišnog nadzora o takvom zadržavanju.</p> <p>4. U slučaju kvarljivih proizvoda, organi zaduženi za kontrolu na spoljnim granicama, ukoliko je to moguće, nastoje da obezbede da svi zahtevi koje odrede u vezi sa skladištenjem proizvoda ili parkiranjem vozila koja se koriste za prevoz ne budu neodgovarajuća za očuvanje tih proizvoda.</p> <p>5. U svrhe ovog odeljka, član 24. se primenjuje u pogledu organa koji su zaduženi za kontrolu na spoljnim granicama, što ne utiče na primenu propisa Zajednice koji predviđaju konkretnije sisteme za saradnju tih organa.</p>				
<p>Član 28 Puštanje proizvoda</p> <p>1. Proizvod čije su puštanje zadržali organi koji su zaduženi za kontrolu na spoljnim granicama na osnovu člana 27. puštaju se ako, u roku od tri radna dana posle zadržavanja puštanja, ti organi ne budu obavesteni o bilo kojim radnjama koje su preduzeli organi tržišnog nadzora i pod uslovom da su ispunjeni svi drugi zahtevi i formalnosti u vezi sa tim puštanjem.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	

<p>2. Ako organi tržišnog nadzora nađu da proizvod koji je u pitanju ne predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje i bezbednost ili ne može da se smatra da je protivan propisima Zajednice za harmonizaciju, proizvod u pitanju se pušta pod uslovom da su ispunjeni svi drugi zahtevi i formalnosti u vezi sa tim puštanjem.</p>				
<p>Član 29 Nacionalne mjere</p> <p>1. Ako organi tržišnog nadzora nađu da dati proizvod predstavlja ozbiljan rizik, preduzeće mere da zabrane da se proizvod dalje stavlja na tržište i tražiti da organi koji su zaduženi za kontrolu na spoljnim granicama uključe i sledeću napomenu na komercijalnu fakturu koja prati proizvod i na svaki drugi relevantan prateći dokument ili, ako se obrada podataka vrši elektronski, u samom sistemu za obradu podataka: „Opasan proizvod - puštanje u slobodan promet nije odobreno – Regulativa (EZ) broj 765/2008“.</p> <p>2. Kada organi tržišnog nadzora nađu da dati proizvod nije u skladu sa propisima Zajednice za harmonizaciju, preduzeće odgovarajuće radnje koje mogu da, ako je potrebno, uključe i zabranu stavljanja proizvoda na tržište. Kada je stavljanje na tržište zabranjeno na osnovu prvog podstava, organi tržišnog nadzora će zahtevati od organa koji su zaduženi za kontrolu na spoljnim granicama da ga ne puštaju u slobodan promet i da uključe dole navedenu napomenu na komercijalnu fakturu koja prati proizvod i na svaki drugi relevantan</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. List CG“, 33/14)</p>	

<p>prateći dokument ili, ukoliko se obrada podataka vrši elektronski, u samom sistemu za obradu podataka: „Proizvod nije u saglasnosti - puštanje u slobodan promet nije odobreno - Regulatorna (EZ) broj 765/2008“.</p> <p>3. Ukoliko dati proizvod bude naknadno prijavljen za neki carinski postupak, a koji nije puštanje u slobodan promet i pod uslovom da organi tržišnog nadzora ne prigovore, uključuju se i napomene iz stavova 1. i 2, pod istim uslovima, na dokumenta koja se koriste u vezi sa tim postupkom.</p> <p>4. Organi država članica mogu da unište ili da na drugi način učini neupotrebljivim proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik, ako to smatraju potrebnom i srazmernom merom.</p> <p>5. Organi tržišnog nadzora dostavljaju organima koji su zaduženi za kontrolu na spoljnim granicama informacije o kategorijama proizvoda kod kojih je identifikovan ozbiljan rizik ili neusaglašenost u smislu stavova 1. i 2.</p>				
<p>POGLAVLJE IV Znak CE Član 30</p> <p>Opšta načela znaka CE</p> <p>1. Oznaku CE stavlja isključivo proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik.</p> <p>2. Oznaka CE kako je prikazana u Aneksu II stavlja se isključivo na proizvode za koje je stavljanje oznake</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Regulative o obliku, sadržaju i izgledu znaka usaglašenosti („Sl. List CG“, br. 55/12)</p>	

<p>predviđeno posebnim propisima Zajednice za harmonizaciju i ne može se stavljati na druge proizvode.</p> <p>3. Stavljanjem ili organizovanjem stavljanja oznake CE, proizvođač pokazuje da preuzima odgovornost za usaglašenost proizvoda sa svim relevantnim zahtevima Zajednice utvrđenim u relevantnim propisima Zajednice za harmonizaciju kojima je predviđeno njeno stavljanje.</p> <p>4. Oznaka CE je jedina oznaka koja potvrđuje usaglašenost proizvoda sa odgovarajućim zahtevima relevantnih propisa Zajednice za harmonizaciju kojima je predviđeno njeno stavljanje.</p> <p>5. Zabranjeno je stavljanje na proizvod oznaka, znakova i natpisa za koje postoji verovatnoća da će obmanuti treće strane u vezi sa značenjem ili oblikom znaka CE. Svaka druga oznaka može da se stavi na proizvod pod uslovom da ne ugrožava vidljivost, čitljivost i značenje oznake CE.</p> <p>6. Ne dovodeći u pitanje član 41, države članice obezbeđuju pravilno sprovođenje režima koji reguliše oznaka CE i preduzimaju odgovarajući postupak u slučaju njenog nepravilnog korišćenja. Države članice predviđaju i kazne koje mogu da uključuju i krivične sankcije za ozbiljne prestupe. Te kazne su srazmerne ozbiljnosti prekršaja i predstavljaju efektivno sredstvo za odvratanje od nepravilnog korišćenja.</p>				
---	--	--	--	--

<p>POGLAVLJE V FINANSIRANJE OD STRANE ZAJEDNICE</p> <p>Član 31 Tijelo koje nastoji da postigne cilj koji je od opšteg interesa za Evropu</p> <p>Organ priznat na osnovu člana 14. smatra se organom koje nastoji da postigne cilj koji je od opšteg interesa za Evropu u skladu sa članom 162. Regulative Komisije (EZ, Evroatom) broj 2342/2002 od 23. decembra 2002. godine kojom se utvrđuju detaljna pravila za sprovođenje Regulative (EZ, Evroatom) broj 1605/2002.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 32 Aktivnosti koje mogu biti finansirane od strane zajednice</p> <p>1. Zajednica može da finansira sledeće aktivnosti u vezi sa primenom ove Regulative:</p> <p>(a) izradu i menjanje sektorskih šema akreditacije pomenutih u članu 13. stav 3;</p> <p>(b) aktivnosti sekretarijata organa priznatog u skladu sa članom 14, kao što su koordinacija aktivnosti akreditacije, obrada tehničkog rada u vezi sa funkcionisanjem sistema kolegijalnog ocenjivanja, dostavljanje informacija zainteresovanim stranama i učešće tela u aktivnostima međunarodnih organizacija u oblasti akreditacije;</p> <p>(v) izrada i ažuriranje doprinosa za smernice u</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>oblastima akreditacije, obaveštavanje Komisije o telima za ocenjivanje usaglašenosti, ocenjivanju usaglašenosti i tržišnom nadzoru;</p> <p>(g) aktivnosti međusobnog poređenja vezano za funkcionisanje zaštitnih klauzula;</p> <p>(d) stavljanje na raspolaganje Komisiji tehničkog znanja kako bi joj pomogli u sprovođenju administrativne saradnje u tržišnom nadzoru, uključujući i finansiranje grupa administrativne saradnje, odluka u vezi tržišnog nadzora i slučajeva zaštitne klauzule;</p> <p>(d) obavljanje preliminarnih ili pomoćnih poslova u vezi sa sprovođenjem aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, metrologije, akreditacije i tržišnog nadzora u vezi sa sprovođenjem propisa Zajednice, kao što su studije, programi, evaluacije, smernice, uporedne analize, uzajamne zajedničke posete, istraživački rad, baze podataka, aktivnosti obuke, laboratorijski rad, testiranje osposobljenosti, međulaboratorijska ispitivanja i rad na ocenjivanju usaglašenosti; kao i evropske kampanje tržišnog nadzora i slične aktivnosti;</p> <p>(e) sprovođenje aktivnosti u okviru programa tehničke pomoći, saradnja sa trećim državama i promovisanje i unapređenje evropskog ocenjivanja usaglašenosti, politike i sistemi</p>				
---	--	--	--	--

<p>tržišnog nadzora i akreditacije među zainteresovanim stranama u Zajednici i na međunarodnom nivou.</p> <p>2. Aktivnosti iz stava 1. tačka a) mogu se finansirati od strane Zajednice samo ako se Odbor osnovan u skladu sa članom 5. Direktive 98/34/EZ konsultuje u vezi sa zahtevima koji se podnose organu priznatom na osnovu člana 14. ove Regulative.</p>				
<p>Član 33 Tijela koja mogu biti finansirana od strane zajednice</p> <p>Finansiranje od strane Zajednice može da se odobri organu koji je priznat u skladu sa članom 14. za sprovođenje aktivnosti utvrđenih u članu 32.</p> <p>Međutim, finansiranje od strane Zajednice može da se odobri i drugim organima za sprovođenje aktivnosti iz člana 32, osim za aktivnosti iz stava 1. tačke a) i b) tog člana.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 34 Finansiranje</p> <p>Dotacije koje se alociraju za aktivnosti iz ove Regulative utvrđuje, svake godine, budžetski organ u granicama važećeg finansijskog okvira.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 35 Finansijski aranžmani</p> <p>1. Finansiranje od strane Zajednice obezbeđuje se:</p> <p>(a) bez zahteva za predloge, organu priznatom na osnovu člana 14. radi sprovođenja aktivnosti iz tačaka a) do e) iz stava 1. člana 32. i ta se</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>bespovratna sredstva dodeljuju u skladu sa Finansijskom uredbom;</p> <p>(b) u formi bespovratnih sredstava po zahtevu za predloge, ili preko postupaka javne nabavke, drugim organima za izvršavanje aktivnosti iz tačkaka v) do e) iz stava 1. člana 32.</p> <p>2. Aktivnosti sekretarijata organa koji je priznat na osnovu člana 14, pomenute u članu 32. stav 1. tačka b), mogu se finansirati na osnovu obrtnih bespovratnih sredstava. U slučaju obnavljanja, obrtna bespovratna sredstva se ne smanjuju automatski.</p> <p>3. Sporazumom o bespovratnim sredstvima može da se odobri naknada režijskih troškova korisnika po fiksnoj stopi do najviše 10% ukupnih direktnih troškova preduzimanje koraka koji se kvalifikuju za finansiranje, izuzev kada se posredni troškovi korisnika nadoknađuju iz obrtnih bespovratnih sredstava koji se finansiraju iz budžeta Zajednice.</p> <p>4. Zajednički ciljevi saradnje i administrativni i finansijski uslovi koji se odnose na bespovratna sredstva dodeljena organu priznatom na osnovu člana 14. mogu da se definišu u okvirnom sporazumu o partnerstvu potpisanom između Komisije i tog organa, u skladu sa Finansijskom uredbom i Uredbom (EZ, Evroatom) broj 2342/2002. Evropski parlament i Savet se obaveštavaju o zaključivanju takvog sporazuma.</p>				
<p>Član 36 Upravljanje i nadgledanje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>1. Iz dotacije koje budžetski organ utvrdi za finansiranje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, akreditacije i tržišnog nadzora mogu da se nadoknađuju i administrativni troškovi koji se odnose na korake koji su preduzeti u cilju pripremanja, nadgledanja, inspekcije, revizije i evaluacije koji su direktno potrebni za postizanje ciljeva ove Regulative, a posebno studija, sastanaka, aktivnosti informisanja i objavljivanja, troškovi koji se odnose na informatičke mreže za razmenu informacija i svi drugi izdaci na administrativnu i tehničku pomoć koju Komisija koristi za aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije.</p> <p>2. Komisija ocenjuje relevantnost aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, akreditacije i tržišnog nadzora za koje se prima finansiranje od strane Zajednice u svetlu zahteva politika i propisa Zajednice i informiše Evropski parlament i Savet o ishodu takvih aktivnosti do 1. januara 2013. godine i na svakih pet godina posle toga.</p>				
<p>Član 37 Zaštita finansijskih interesa Zajednice</p> <p>1. Komisija obezbeđuje da se, prilikom sprovođenja aktivnosti koje se finansiraju shodno ovoj Regulativi, finansijski interesi Zajednice zaštite primenom preventivnih mera protiv zloupotrebe, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, i to efikasnim proverama i povraćajem neopravdano plaćenih iznosa i, ako se ustanove nepravilnosti, efikasnim, srazmernim i odvraćajućim kaznama, u skladu sa Uredbom Saveta (EZ, Evroatom) broj 2988/95 od 18.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>decembra 1995. godine o zaštiti finansijskih interesa Evropskih zajednica, Uredbom Saveta (Evroatom, EZ) broj 2185/96 od 11. novembra 1996. godine o proverama i inspekcijama koje Komisija vrši na licu mesta u cilju zaštite finansijskih interesa Evropskih zajednica od zloupotrebe i drugih nepravilnosti i Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) broj 1073/1999 od 25. maja 1999. godine o istragama koje sprovodi Evropski biro za borbu protiv prevara (OLAF)</p> <p>2. Kada se radi o aktivnostima Zajednice koje se finansiraju na osnovu ove Regulative, pojam nepravilnosti koji se pominje u članu 1. stav 2. Regulative (EZ, Evroatom) broj 2988/95 označava svako kršenje odredbi zakona Zajednice, kao i svako kršenje ugovornih obaveza do kojeg dođe kao rezultat činjenja ili nečinjenja privrednog subjekta i koji ima, ili bi mogao da ima, štetan efekat po budžet Evropskih zajednica ili budžete kojima ona upravlja kao neopravdana stavka rashoda.</p> <p>3. Svi sporazumi i ugovori koji proističu iz ove Regulative podvrgnuti su nadzoru i finansijskoj kontroli od strane Komisije ili predstavnika ovlašćenog od strane Komisije, kao i reviziji od strane Revizorskog suda, koja se može izvršiti i na licu mesta, ako je potrebno</p>				
<p>POGLAVLJE VI ZAVRŠNE ODREDBE Član 38 Tehničke smjernice U cilju olakšavanja sprovođenja ove Regulative, Komisija donosi neobavezujuće smernice konsultujući se sa interesnim grupama</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Član 39 Prelazna odredba</p> <p>Sertifikati o akreditaciji koji su izdati pre 1. januara 2010. godine važe do datuma svog isteka, ali najkasnije do 31. decembra 2014. godine. Međutim, ova Regiativa se primenjuje u slučaju produžavanja ili obnavljanja ovih sertifikata.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 40 Revizija i izveštavanje</p> <p>Najkasnije do 2. septembra 2013. godine, Komisija podnosi Evropskom parlamentu i Savetu izveštaj o primeni ove Regulative, Direktive 2001/95/EZ i svih drugih relevantnih instrumenata Zajednice koji se bave pitanjem tržišnog nadzora. Taj izveštaj analizira, posebno, konzistentnost pravila Zajednice u oblasti tržišnog nadzora. Ako je potrebno, izveštaj prate predlozi za izmene i dopune/prečišćavanje instrumenata u pitanju, u interesu boljeg regulisanja i pojednostavljenja. Izveštaj uključuje ocenu proširivanja oblasti primene Poglavlja III ove Regulative na sve proizvode.</p> <p>Do 1. januara 2013. godine i na svakih pet godina posle toga, Komisija, u saradnji sa državama članicama, izrađuje i dostavlja Evropskom Parlamentu i Savetu izveštaj o sprovođenju ove Regulative</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 41 Kazne</p> <p>Države članice propisuju pravila o kaznama za privredne subjekte, koje mogu uključiti krivične sankcije za ozbiljne presteupe, primenjive na kršenje odredbe ove Regulative i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	

<p>preduzimaju sve potrebne mere da bi se obezbedilo njihovo sprovođenje. Predviđene kazne moraju biti delotvorne, srazmerne i odvraćajuće i mogu da se povećaju ako je relevantni privredni subjekat napravio sličan prekršaj odredbi ove Regulative u prošlosti. Države članice obaveštavaju Komisiju o ovim odredbama najkasnije do 1. januara 2010. godine, i bez odlaganja je obaveštavaju o svim kasnijim izmenama i dopunama koje na njih utiču.</p>				
<p>Član 42 Izmjena i dopuna Direktive 2001/95/EZ</p> <p>Član 8. stav 3. Direktive 2001/95/EZ, se zamenjuje sledećim tekstom: "3. U slučaju proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik, nadležni organi u najkraćem roku preduzimaju odgovarajuće mere iz stava 1, tačke b) do d). Postojanje ozbiljnog rizika utvrđuju države članice, ocenjujući svaki pojedinačan slučaj za sebe, uzimajući u obzir smernice pomenute u tački 8. Aneksa II."</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	
<p>Član 43 Ukidanje Regulativa (EEZ) broj 339/93 prestaje da važi 1. januara 2010. godine. Upućivanja na Uredbu koja je prestala da važi tumače se kao upućivanja na ovu uredbu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 44 Stipanje na snagu</p> <p>Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u <i>Službenom listu Evropske unije</i>.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Primenjuje se od 1. januara 2010. godine. Ova Regulatorna je obavezujuća u celini i neposredno se primenjuje u svim državama članicama</p>				
<p>ANEKS I Zahtjevi za tijelo priznato shodno članu 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organ priznat u skladu sa članom 14. osniva se unutar Evropske zajednice. 2. U skladu sa osnivačkim aktom organa, nacionalni akreditacioni organi u okviru Zajednice imaju pravo da budu njegovi članovi, pod uslovom da su u skladu sa pravilima i ciljevima organa i da ispunjavaju druge uslove koji su ovde navedeni i koji su dogovoreni sa Komisijom u okvirnom sporazumu. 3. Organ konsultuje sve relevantne interesne grupacije. 4. Organ pruža svojim članovima usluge kolegijalnog ocenjivanja koje ispunjavaju zahteve iz članova 10. i 11. 5. Organ saraduje sa Komisijom u skladu sa ovom uredbom. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>ANEKS II Znak CE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Znak CE se sastoji od inicijala „CE“ u sledećem obliku: 2. Ako se oznaka CE smanji ili poveća, moraju se poštovati proporcije date u građiranom crtežu u stavu 1. 3. Ukoliko posebnim propisima nisu propisane posebne dimenzije, oznaka CE ima visinu od najmanje 5 mm.s 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Materija je predmet regulisanja Regulative o obliku, sadržaju i izgledu znaka usaglašenosti („Sl. List CG“, br. 55/12)</p>	